

# SADRŽAJ

<b>UVOD</b> .....	5
<b>CILJ RADA</b> .....	6
<b>1. DEFINISANJE ANATOMSKIH RAVNI I OSA</b> .....	7
1.1. Osnovni stav čovjeka.....	7
<b>2. GRAĐA KIČMENOG STUBA</b> .....	9
2.1. Anatomska građa kičmenog stuba.....	9
2.1.1. Anatomske karakteristike vratne regije kičmenog stuba.....	11
2.1.2. Anatomske karakteristike torakalne regije kičmenog stuba.....	12
2.1.3. Anatomske karakteristike lumbalne regije kičmenog stuba.....	14
2.1.4. Anatomske karakteristike sakralne regije kičmenog stuba.....	15
2.1.5. Anatomska karakteristika trtične regije kičmenog stuba.....	16
2.2. Vezivne strukture kičmenog stuba.....	17
2.3. Mišići kičmenog stuba.....	19
<b>3. BIOMEHANIKA KIČMENOG STUBA</b> .....	23
3.1. Krivine kičmenog stuba.....	25
<b>4. ETIOLOGIJA DEFORMITETA KIČMENOG STUBA</b> .....	28
<b>5. DIJAGNOSTIKA DEFORMITETA KIČMENOG STUBA</b> .....	31
<b>6. SKOLIOZA (SCOLIOSIS)</b> .....	37
6.1. Istorijat.....	38
6.2. Klasifikacija skolioza.....	38
6.2.1. Liječenje idiopatskih skolioza.....	40
6.3. Skolioze prema mjestu nastanka i veličini zahvaćenih dijelova kičmenog stuba.....	42
6.4. Liječenje skolioza.....	45
6.4.1. Primjer dječaka sa totalnom skoliozom.....	46
6.4.2. Korekcija skolioza kineziterapijom.....	47
<b>7. KIFOZA (KIPHOSIS)</b> .....	48
7.1. Primjer dječaka sa kifoza.....	51
7.1.1. Pectus excavatum (udubljene grudi).....	52
<b>ZAKLJUČAK</b> .....	54
<b>LITERATURA</b> .....	55